

EDWARD G. FRAZEE

vs.

UNITED STATES  
2004 MAR 3 A 11:42

Civil No. WMN-02-1816

PLAINTIFF'S Exhibits

Exhibit No.	Identification	Admitted	Description
01		MAR 29 2004	<i>See attached list</i>
02		MAR 29 2004	
04		MAR 29 2004	
05		MAR 29 2004	
06		MAR 29 2004	
07		MAR 29 2004	
08		MAR 29 2004	
09		MAR 29 2004	
11		MAR 29 2004	
14		MAR 29 2004	
16		MAR 29 2004	
17		MAR 29 2004	
18		MAR 29 2004	
19		MAR 29 2004	
20		MAR 29 2004	
21		MAR 29 2004	
22		MAR 29 2004	
23		MAR 29 2004	
24		MAR 30 2004	
25		MAR 30 2004	

Exhibit No.	Identification	Admitted	Description
26		MAR 29 2004	
27		MAR 29 2004	
28			
30		MAR 30 2004	
31		MAR 29 2004	
		MAR 29 2004	

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT  
FOR THE DISTRICT OF MARYLAND

EDWARD G. FRAZEE,  
TAX MATTERS PARTNER,  
MARSH MOUNTAIN LIMITED LIABILITY  
CO.,

Plaintiff

Civil Action No. WMN-02-1816

v.

UNITED STATES OF AMERICA,

Defendant

PLAINTIFF'S EXHIBIT LIST

No.	Description	ID	Admitted
1	Appraisal of 2383 acres ("Brenneman tract") dated May 17, 1994 by Herbert S. Lambert of First United Bank & Trust		MAR 29 2004
2	Foreclosure Deed from Horace P. Whitworth, Jr. and W. Dwight Stover, Trustees, to Karen F. Spiker, Trustee, June 9, 1994		MAR 29 2004
3	Deed from Karen F. Spiker, Trustee, to Marsh Mountain LLC, January 25, 1995		
4	Purchase Option Agreement between Marsh Mountain LLC and DC Development LLC, January 25, 1995		MAR 29 2004
5	Letter from DC Development LLC to Marsh Mountain LLC, December 1, 1998 re release of 550 acres from purchase option agreement		MAR 29 2004
6	Letter from Marsh Mountain LLC to DC Development LLC, December 1, 1998 re waiver of term		MAR 29 2004
7	Amended Articles of Incorporation for Adventure Sports Center, Inc., December 2, 1998		MAR 29 2004
8	Articles of Incorporation, By-Laws and tax exempt status certification for Garrett County Community Action Committee, Inc.		MAR 29 2004
9	Letter from DC Development to Maryland Environmental Trust, November 19, 1998		MAR 29 2004
10	Letter from Maryland Environmental Trust to DC Development, November 17, 1998		
11	Memorandum from Maryland Environmental Trust to Karen Myers, November 18, 1998		MAR 29 2004

EXHIBIT B

12	Letter from DC Development to Maryland Environmental Trust, November 18, 1998	
13	Memorandum from Barbara Levin to Maryland Environmental Trust, November 20, 1998	
14	Handwritten schedule of Lots 1-274 with attached layout drawing	MAR 29 2004
15	Memorandum, "Recap DC Development Meeting", November 24, 1998	
16	Schedule of lots 1-274 with attached site elevation map and slope study	MAR 29 2004
17	Fax memo from Maloney & Associates re "info on appraisal", December 3, 1998	MAR 29 2004
18	Appraisal by E. Ted Golden, December 14, 1998	MAR 29 2004
19	Deed from Marsh Mountain LLC to Garrett County, Maryland Community Action Committee, Inc, December 21, 1998.	MAR 29 2004
20	Appraisal by Michael Goodfellow, March 19, 2001	MAR 29 2004
21	Concept plan of Wisp area	MAR 29 2004
22	Map	MAR 29 2004
23	WVA map	MAR 29 2004
24	Appraisal	MAR 30 2004
25	ASA Realty Guide	MAR 30 2004
26	Aerial photograph of donated property and vicinity (snow)	MAR 29 2004
27	Aerial photograph of donated property and vicinity (without snow)	MAR 29 2004
28	Long & Foster Realty Guide	MAR 30 2004
29		
30	Form 1065, U.S. Partnership Return of Income, Marsh Mountain LLC, 1999.	MAR 29 2004
31	Notice of Final Partnership Administrative Adjustment, March 14, 2002.	MAR 29 2004
32	Review Appraisal by David Brooks, September 25, 2000	

33	<b>Review of Appraisal by David Brooks, October 16, 2001</b>		
34	<b>Appraisal by David Brooks, October 29, 2001</b>		